

Table 14.10
Cancer of the Liver and Intrahepatic Bile Duct (Invasive)

SEER^a Relative Survival (Percent)
By Year of Diagnosis

All Races, Males

Year of Diagnosis

	1975- 1979	1980- 1984	1985- 1989	1990- 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Survival Time																						
1-year	11.4	12.9	14.8	20.2	21.3	24.8	26.8	25.6	28.8	28.4	30.7	32.1	35.0	37.4	40.2	39.9	41.1	45.7	45.4	49.1	46.4	45.8
2-year	4.8	6.5	7.4	11.4	12.1	15.9	16.5	16.1	17.6	19.3	20.4	21.1	24.6	25.5	27.8	29.7	29.6	33.0	31.9	36.6	33.1	
3-year	3.2	4.9	5.2	8.1	8.9	11.2	12.0	12.0	13.7	15.5	15.1	17.6	20.0	19.9	21.7	23.8	24.0	26.0	24.4	28.7		
4-year	2.7	3.4	4.5	6.3	6.2	9.2	9.6	10.6	11.4	12.3	12.8	15.6	16.7	17.4	18.6	20.0	20.3	21.8	19.6			
5-year	2.0	2.8	3.6	5.2	5.0	7.8	7.9	8.9	10.1	11.3	11.0	14.2	15.6	14.3	17.0	17.0	18.0	18.8				
6-year	1.7	2.6	3.3	4.8	4.2	6.8	7.3	7.6	8.9	10.5	10.1	11.9	14.8	13.0	15.6	15.4	15.9					
7-year	1.4	2.2	3.3	4.3	3.7	6.5	6.7	6.2	8.3	10.0	9.1	11.1	13.2	12.2	13.9	14.4						
8-year	1.4	1.9	3.0	4.1	3.5	6.3	5.5	6.1	7.7	9.9	7.9	9.9	11.9	11.6	13.2							
9-year	1.3	1.9	3.0	3.9	3.4	5.9	5.4	5.2	7.5	9.8	7.4	9.4	11.3	11.2								
10-year	1.3	1.9	2.9	3.8	2.7	5.4	5.4	5.2	7.3	9.5	7.0	8.4	10.4									
11-year	1.3	1.8	2.9	3.7	2.3	5.2	5.4	4.4	6.9	9.2	7.0	7.8										
12-year	1.3	1.7	2.7	3.6	2.1	4.9	5.4	4.3	6.9	9.1	6.8											
13-year	1.1	1.4	2.7	3.5	2.1	4.8	5.4	4.3	6.8	8.7												
14-year	1.1	1.4	2.6	3.5	2.1	4.4	5.3	4.2	6.3													
15-year	1.0	1.4	2.6	3.5	2.1	3.8	5.0	4.2														
16-year	1.0	1.4	2.6	3.4	2.1	3.8	4.4															
17-year	1.0	1.4	2.6	3.4	2.1	3.8																
18-year	1.0	1.4	2.6	3.3	2.1																	
19-year	1.0	1.4	2.6	3.2																		
20-year	1.0	1.4	2.6																			

^a Based on the SEER 9 areas (San Francisco, Connecticut, Detroit, Hawaii, Iowa, New Mexico, Seattle, Utah, and Atlanta).